



UPUTSTVO ZA KORIŠTENJE SISTEMA UDALJENOG UČENJA

Otvoriti školsku stranicu **suljocilic.com.ba** i kliknuti na **UDALJENO UCENJE**. Ili direktno otvoriti stranicu **www.suljocilicdl.com**



Nakon toga potrebno je da se prijavite na sistem udaljenog učenja tako što u gornjem desnom uglu kliknete na **Prijavite se**.



Zatim se pojavi prozor u kojem je potrebno unijeti korisničko ime (Username) i lozinku.

A screenshot of a log-in form titled 'Udaljeno učenje OŠ "Suljo Čilić" Jablanica - Adis Pirija'. The form has fields for 'Username / email' and 'Lozinka', both with placeholder text. There is a checkbox for 'Zapamti korisničko ime' and a 'Prijavite se' button. Below the form, there is a note about forgotten credentials and a note about cookies.

Korisničko ime se sastoji od sljedećih elemenata:

ime.prezime

NAPOMENA: Slova su mala i slova sa kvakom se ne kucaju (PRIMJER: umjesto slova č kucamo c, umjesto slova dž kucamo dz itd.)

Za lozinku se možete javiti razredniku. U slučaju problema sa prijavom javiti se nastavnicima putem mail-a pirijaa@suljocilic.com.ba ili amra.djelmo@suljocilic.com.ba ili telefonom 036 752 801

Nakon uspješne prijave otvara nam se novi prozor gdje biramo ONLINE NASTAVA OD6. DO 9. RAZREDA

The screenshot shows a Moodle course page. At the top, there's a navigation bar with links like 'START', 'Adis Pirija', and 'Poruke'. On the left, there's a 'KOMENTARI' sidebar with several comments from 'Adis Pirija'. The main content area has a heading 'Dobro došli' with a welcome message about Moodle. Below that is a 'Kursevi' section with three items: 'ONLINE NASTAVA OD 6. DO 9. RAZREDA' (highlighted by a large red arrow), 'Online nastava za period od 16.3. do 10.4.', and 'Razno'. To the right, there are two more sections: 'PORUKE' (empty) and 'TRENUTNO AKTIVNI KORISNICI' (a list of 15 users). At the bottom, there's a 'Dodaj aktivnost ili resurs' button.

Učenik zatim bira razred koji pohađa i otvaraju mu se predmeti.

This screenshot shows the 'ONLINE NASTAVA OD 6. DO 9. RAZREDA' course page. The left sidebar includes 'NAVIGACIJA' (Početna strana, Moja naslovna strana, Stranice sajta, Moji kursevi, Kursevi), 'PODEŠAVANJA' (Kategorija: ONLINE NASTAVA OD 6. DO 9. RAZREDA, Uredi oву категорију, Uredi ovu kategoriju), and 'PODEŠAVANJA' (Dodaj novi kurs). The main content area has a 'Kategorije kurseva:' search bar and a list of subjects categorized by grade: 'Šesti (6) razred' (B.I.K., ENG.JEZ., MATEM., LIK.KUL., MUZ.KUL., T.JEL.ODGOJ., BIOLOG., HISTORY., GEOGRAF., TEH.KUL., INFOR., INF.IZB., NJEM.JEZ., TUR.JEZ., ISLAM.VJERO., KATO.VJER.), 'Sedmi (7) razred' (Sedmi (7) razred, Osmi (8) razred, Deveti (9) razred, Online nastava za period od 16.3 do 10.4., Razno), and 'Osmi (8) razred' (Osmi (8) razred, Deveti (9) razred, Online nastava za period od 16.3 do 10.4., Razno). To the right, there's a sidebar with a list of subjects for 'Šesti (6) razred': Bosanski jezik i književnost 6, Engleski jezik 6, Matematika 6, Likovna kultura 6, Muzička kultura 6, Tjelesni i zdravstveni odgoj 6, Biologija 6, Historija 6, Geografija 6, Tehnička kultura 6, Informatika 6, Informatika izborni 6, Njemački jezik 6, Turški jezik 6, Islamska vjeronauka 6, and Katolički vjeronauk 6.

Učenik u toku sedmice treba da se potrudi obaviti sve radnje koje su mu nastavnici pripremili. O svemu što je učenik radio i koliko vremena je proveo radeći određeni predmet, nastavnici dobijaju izvještaj.

Kada učenik završi sa radom potrebno je da se odjavi na sljedeći način. Ako ste se uspješno prijavili vaše ime i prezime treba da piše u gornjem desnom uglu. Da bi se odjavili kliknete na strelicu pored vašeg imena i prezimena i odaberete opciju **Odjavite se**.

The screenshot shows the Moodle LMS homepage for 'Udaljeno učenje OŠ "Suljo Čilić" Jablanica - Adis Pirija'. The user profile 'Esađ Šutara' is visible in the top right corner. A red arrow points from the text above to the 'Odjavite se' option in the dropdown menu of the user profile.

NAVIGACIJA

- Početna strana
- Moja naslovna strana
- Stranice sajta
- Moji kursevi

MOODLE IGRE

Dobro došli

Ovo je sistem za e-učenje uspostavljen 2005.g. kao platforma za projekte primjene e-učenja, odnosno izvođenje nastave uz primjenu tehnologija e-učenja.

Temelji se na sistemu otvorenog koda Moodle koji je dodatno razrađen i prilagođen potrebama korisnika.

Sistem izgradio i održava nastavnik Adis Pirija osiguravajući pouzdan i neprekidan rad sistema i njegovu dostupnost svim, nastavnicima i učenicima, te ujedno pružajući tehničku podršku u upotrebi sistema.

U sklopu ovog sistema moguć je i sistem za održavanje webinar-a.

Uvjjeti korištenja sistema definirani su pravilnikom.

Kursevi

ONLINE NASTAVA 6. DO 9. RAZREDA

KALENDAR

Ned	Pon	Uto	Čet	Petak	Sri	Ned
1	2	3				
8	9	10	11			
15	16	17	18			
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

NEDAVNE AKTIVNOSTI

Aktivnost od Četvrtak, 12 Mart 2020, 8:00
Potpuni izvještaj o nedavnim aktivnostima...

Nema novosti od Vaše posljednje posjetе

Slično vrijedi i za nastavnike koji uređuju svoj predmet.

Hvala što koristite našu platformu udaljenog učenja.